


ARANathDIA

Deseme deth 2005 · Numerò 0



**LENGÜES MINORITÀRIES
EN UN MÓN
GLOBALITZAT**

esport base

Els comentaris, els resultats, les classificacions, el calendari, les promeses...



Futbol,
Bàsquet,
Futbol Sala,
Vòlei,
Handbol,
Hoquei,
Rugbi,
Ciclisme,
Bitlles,
Escacs,
Tenis de Taula,
Natació,
Atletisme,
Cros,
Orientació,
Gimnàstica,
Bàdminton.

Totes les categories, masculí i femení. Juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí, veterans...

I a més tot sobre l'esport escolar. ←

4

Lengües.

Pensam qu'en un estat non se parle sonque ua lengua. Mès non ei atau.

per Aitor Carrera



16

Immigración

capvire eth mapa lingüistic de Catalonha, a on se parlen 300 lengües.

per A.Sàez

18

Entrevista.

Jusèp Loís Sans ei eth responsable dera politica lingüistica d'Aran.

per A.Sàez

Ua petita contribucion ara consolidacion sociau der aranés

Era aparicion d'Aran ath Dia ei ua contribucion, modèsta mès bric mens-predable, deth Grop Segre ara normalizacion der emplec der aranés enter es ciutadans de parla occitana e ua collaboracion a qu'er univèrs de parlants en aranés se vage agranint. Èm deuant d'un corròp d'oportunitats istoriques entara consolidacion des miejans de comunicacion en lengües minoritàries. Era ràdio e era television, especialament era TDT, auràn un ròtle fòrça important en un futur non guaire luenh. Dilhèu eth prètzhet mès dificil, pr'amor dera tendéncia creishent des naues generacions a deishar de liéger revistes, ei entàs miejans escrits. De totes manères, agesta ei era nòsta forma de díder que credem en futur d'Aran e dera sua cultura.

21

Puzzle.

En món se parlen ues 6.000 lengües. Era màger part son menaçades.

per Enric Llurda

25

Entrevista.

Carme Junyent parle dera importància de conservar era lengua autoctòna.

per A.Sàez

28

Ribagorçan.

Un domèni lingüistic marcat pera pèrtra de poblacion e pera crisi.

per Jordi Suïls

ARAN*ath***DIA**

COLLABOREN EN AGUEST NUMERÒ: AITOR CARRERA, ENRIC LLURDA, JORDI SUÏLS, JOANPERE MASSANA E MARIA MONGE (TRADUCCION)

Lengües


ERA LENGUA OCCITANA: QU'AUANÇAM

per Aitor Carrera

Professor de lengua e lingüística occitanes
ena Universitat de Lhèida

FOTOS: ARXIU SEGRE

Lengües e estats: eth cas francés. Plan soent que pensam qu'en un estat non se parle sonque ua lengua. Mès non ei atau. Çò de mès normau qu'ei eth plurilingüisme. Non ei cap vertat, donques, qu'en Estat francés non se parle qu'eth francés. Ath costat d'aquera lengua, que n'i a förça mès. Ua d'eres, er occitan: era principau minoritat lingüistica der exagòne, era segona de tota era Union Europèa, era lengua que tanben se ten ena Val d'Aran.



Joanpere Massana ei des que non se resigne. Se cau, er artista de Ponts bastís ua escala entà qu'ua lengua
coma eth catalan pogue tocar eth cèu damb es mans. Tota ua metafòra.

IS

e demanèsssem se qué se parle en Itàlia, que n'i aurie un pialèr que diderien qu'er italian. Es madeishi que, se reproduïsssem era operacion damb Grècia, diderien qu'eth grèc. E damb Dinamarca, eth danés. E damb Belgica, eth bèlga, encara que non i age cap de lengua bèlga. Qu'ei un problema d'identificacion des tèrmes des estats damb es tèrmes des lengües. Qu'ei un problema d'aquera vision –radicaments errònèa– consistenta a pensar qu'en cada administracion estatau non se parle qu'ua varietat lingüistica.

Se revisam era carta continentau e non tiem en compde qu'es lengües territoriaus (pas es que son arribades recentaments, donques, a traus de fenomèns migratòris), que vam a veir qu'en Itàlia, en Grècia, en Dinamarca o en Belgica non se i parle ua soleta lengua, mès diuèrses. En Itàlia, per exemple, ath delà des tres grops lin-

güistics italians (er italian deth nòrd, eth deth sud e eth toscan), i a parlants de sard, de catalan, d'alemand, de retoromanic, d'albanés, d'esloven, de serbocroat o de grèc. En Grècia, de romanés, un aute còp d'albanés, de macedòni, de romanés o de turc. En Dinamarca, ath delà deth danés que i a tanben er alemand, talaments com en *land vesin* i a parlants d'alemand, mès tanben de danés. En Belgica, es espacis territoriaus de francés, de neerlandés e d'alemand son plan ben definidi. Çò de mès corrent, donc, en Euròpa qu'ei qu'es estats agen diuèrsi territoris damb lengües diferentes dera oficial, e eth plurilingüisme ath la guens d'ua madeisha administracion. Es estats a on tradicionaument non se i parle qu'ua soleta lengua son mès-lèu pòqui. Lèu non n'i a que un que coïncidisse damb aquera descripcio: Islàndia.

Er Estat francés non ei cap d'excepcion en contèxte continentau.

Qu'ei vertat: en Estat francés que se i parle francés. Que se i parle *sustot* francés, mès *pas sonque* francés. Que n'i a pro de revisar –un aute còp– ua carta lingüistica entà vedé:c: ath delà deth francés, que i a un arramat de lengües mès que campen per diuèrsi endrets dera geografia estatau. Encara qu'eth segon article dera constitucion francesa digue qu'era lengua dera republica ei eth francés, qu'existís mès de mieja dotzea de lengües conegudes en diuèrsi territoris ben abans qu'eth francés i arribèsse (e era sua arribada, per cèrt, qu'a estat recent ena majoritat d'aqueri endrets, aumens en carrèr). Era lengua catalana, per exemple, qu'ei parlada lèu en tot eth departament des Pirenèus Orientals, ena Catalunya deth Nòrd, exceptat dera comarca dera Fenolhedà o de quauqui punts ath nòrd deth Rosselhon. Ua partida des Pirenèus Atlantics, en aute extrèm dera cadea, qu'a eth basc coma lengua pròpria. Ena façada at-



En Aragon conviuuen tres lengües maugrat que non en egalitat de condicions: es pintades a favor e en contra deth catalan son abituales.



Era tradicionau amassada en pòrt de Salau reivindique ues mielhors comunicacions enter Catalonha e Occitània.

lantica, en aquera famosa zòna a on i auie eth famós vilatjòt poblat per galleses irreductibles, qu'existís era lengua bretona: celtica, curiosaments com es galleses, mès importada des Isles Britaniques ara i a mès de mila ans. Deth costat orientau der Estat francés, que i a expressions locaus de germanic enes endrets que tèrmien damb era República Alemanda. E, encara, tot ath torn de Lion, qu'existís eth francoprovençau, ua varietat que se pòt tanben enténer en ua partida de Suïssa o en Aòsta, ja laguens dera Re-

publica Italiana. En departament francés deth Nòrd, ena tèrme damb Belgica, que i a encara eth neerlandés, que parlen era mitat des bèlgues e era majoritat des olandesi.

ERA LENGUA OCCITANA: BRÈU DESCRIPCION


Lengües romaniques, lengües germaniques, madeish ua lengua celta e, encara, ua auta d'origina desconeguda. Era diuersitat lingüistica territorialia der Estat francés qu'ei notabla. E que se complète damb ua auta va-

rietat: era lengua occitana, tanben coneguda damb eth nom de Lenga d'Òc: era madeisha lengua que se parle ena Val d'Aran, a on ei soent etiquetada damb era denominacion aranés, e tanben era madeisha lengua que quauqu'uns an istoricaments aperat *lengua romana* o ben *lemosin* o *provençau*, qu'estRICTAMENT non son arren mès que dialèctes occitans, respectivament eth dera zòna de Lemòtges e eth de Provença. A diferéncia des autes lengües qu'auem nomenat adès, era lengua occitana non

SÈGLE XIII

Dempús qu'eth Reiaume de França s'annexionèsse ua partida d'Occitània en siècle XIII damb eth

pretèxe der extermini deth catarisme, eth francés comencèc a èster present en domeni lingüistic occitan.



Eth francés ei era unica lengua visibla enes carrès de França.



Jacques Chirac e eth rei Joan Carles, dus caps d'Estat entà Occitània.

ei cap ua varietat parlada en un departament o en uns pòqui departaments francesi, mès en mès d'ua trenta.

Er espaci geografic dera lengua occitana qu'arrepresente, apuprè, ua tresau part der Estat francés, pr'amor qu'ei parlat des Aups denquiath Pirenèu, e der Atlantic denquiara Mar Mediterranenca. Peth nòrd, eth territori dera lengua occitana qu'aucupe ua bèra partida deth departament dera Gironda: eth de Bordèu. Era sua tème tradicionau damb era lengua francesa, en tot partir der Atlantic de cap ar èst, va entath nòrd. Que son occitanes es zònes de Lemòtges e de Clarmont d'Auvèrnha (vila coneguda oficialment damb era denominacion *Clarmont-Ferrand*). De cap ar èst, era limita que se'n va tath sud. Ja son franco-provençaus Lion, St-Etienne e Grenoble, mès lo Puèi, Valença, Gap e Briançon qu'apartien encara ath domeni lingüistic occitan. Se trauessam era terrièra estatau, era lengua occitana que contunhe en administracion italiana, tot ath long d'ua quinzea de valades aupines e d'auti vilatjòts propers distribuïts pes províncies de Torin, de Coni e d'Impèria. Er occitan, donc, que va de Bardonescha (ath sud-oèst d'Aosta) denquia Briga Auta e Oliveta, mès enjós dera localitat piemontesa de Limon. Mès encara i a bèri endrets occitanoparlants lonh deth territori constitutiu dera lengua. Se deisham de costat eth cas de Sent Eutròpi (un punt lemosin en domeni francés, ena Charanta), era isla occitana mès famosa qu'ei era localitat dera Gàrdia Piemontesa, que non ei pas plaçada en Piemont mès en Calàbria, ena província de Cosenza. Ara i a cent ans, er occitan qu'ère encara parlat en quaqui endrets alemands dera zòna de

TRES ESTATS DIFERENTI

Era occitana qu'ei ua lengua parlada en tres estats differenti: eth francés, er italian e er espanhòl (Val d'Aran,

Occitània grana, Valades). Qu'ei era prumèra minoritat lingüistica der Estat francés.



Eth País Basc Francés e era Catalonha Nòrd tanben reivindiquen es sòns drets istorics en ua França monolítica.

Württemberg. E semble que tanben se parlèc en quauqui endrets des anciennes colonies espanyoles, a on siguec exportat per quauques familles araneses.

En Estat francés, segon ciò que viem de diboishar, que son occitanes viles talaments coneugudes coma Tarba, Pau, Baiona –massa soent catalogada erronèaments de *basco-francesa* per quauqui miejans de comunicacion– Rodès, Tolosa, Foish, Montpelhièr, Avinhon, Marselha o Niça. Era estienguda territoriau dera

lengua occitana, per tant, qu'ei arremarcable. Eth sòn perimètre territoriau, ath delà, que pòt èster fixat damp absoluta precision, a maugrat qu'era transicion de cap ath francés, de cap ath francoprovençau o madeish –ena zòna rosellonesa– de cap ath catalan sigue talaments graduau que pogue arribar a vier lèu imperceptibla en quauqui endrets. Autaments, ciò qu'ei malaisit qu'ei de caricular de manèra exacta se guaires personnes tien diàriaments era lengua occitana.

Non ei cap per azard qu'er Estat

francés non s'ei jamès interessat a fixar es quantitats de parlants des lengües que se parlen en sòn territori a trauès d'un sondatge a nivèu estatau. Çò de solet qu'auem, denquia ara, que son sondatges parciaus (pas oficiaus, per un autre costat) en quauques regions que contien departaments occitans: ena d'Aquitània, que corbis era partida atlantica d'Occitània, e ena de Lengadòc-Rosselhon, qu'agrope uns quanti catalans e fòrça mès occitans e qu'ei ué tristaments coneuguda perque quauque politic la volie batiar



Eth torisme a transformat radicaument era realitat socioculturau, economica e lingüistica dera Val d'Aran.



CATALONHA

E, encara ué, que i a zònes occitanes administrativament estacades a Catalonha: era Fenolheda ara

Catalonha deth Nòrd, per exemple; o, sustot, era Val d'Aran ath Principat de Catalonha.

damb eth pertinent e penitent nòm de *Septimània*. S'exportam es percentatges d'aqueres zònes a tot er ensemble occitan, que podem imaginar qu'enes nòsti dies son, sus ua poblacion totau de quinze milions, apuprèt tres millions de personnes es que tien cada dia era lengua occitana. I a cent ans, es parlants d'occitan qu'èren détz millions de personnes. Mès, a maugrat dera pèrta d'usatgèrs, der avielhiment e dera dispersion territoriau caractèristica der ensemble d'occitanofònes, eth pes demografic dera lengua occitana qu'ei encara pro important en aguest començament deth siècle XXI.

Era occitana qu'ei ua lengua parlada en tres estats differenti: eth francés, er italian e er espanhòl (Val d'Aran, Occitània grana, Valades). Qu'ei era prumèra minoritat lingüistica der Estat francés, tant en territòri com en parlants: non i a cap d'auta lengua que sigue parlada en ua estienguda tan grana, ne per tanta gent, ath laguens der exagòne. E qu'ei era segona dera Union Europèa. Era prumèra qu'ei eth catalan, damb es sòns détz (o onze, o ueit, segon er optimisme de cada un) milions. Era segona, er occitan, damb tres. Era lengua occitana, donc, qu'ei mès parlada que d'autas varietats lingüistiques europèes minorizades fòrça mès conegetudes, com eth galhèc, eth sard, eth breton, eth còrs, eth basc, eth galés, eth frison o eth friolani. Mès qu'ei tanben mès parlada que lengües que pòden èster oficiaus en quauqui estats deth continent: eth leton, er eslovèn, er estonian, er irlandés, eth luxemborgués o eth maltés.

Prumèra minoritat lingüistica der Estat francés, segona dera Union Europèa: mès aquerò tanpòc non signifique qu'age cap d'arreconeishença oficiau per part des autoritats de Pa-



Tradicionau desfilat en encastre dera Hèsta Nacionau d'Aran.

rís. Oficiauments, er occitan qu'ei inexistent. Encara ué ei mau digerit pes institucions d'un estat que probablamens demorarà registrat ena istòria com un des mès centralistes d'Euròpa e un des mès traumatizadi –ath costat de Grècia– pera sua diuersitat lingüistica.

Dempús qu'eth Reiaume de França s'annexionèsse ua partida d'Occitània en siècle XIII damb eth pretèxe der extermini deth catarisme, eth francés comencèt a èster present en domeni lingüistic occitan. Mès atencion: era preséncia deth francés qu'ère lèu estric-

taments escrita e formau. Que cau parlar d'ua situacion de diglòssia pendant un temps des bèri, a on er occitan ère era lengua dera majoritat dera poblacion, des classes populares, e eth francés per ua minoria elitista. Atau que contunhèc Dempús der edicte de Villers-Cotterêts, de 1539, qu'imposèc eth francés enes actes oficiaus. E atau que siguec lèu denquiath siècle XX, enes endrets incorporadi ar Estat francés tardiuaments (Biarn en atge moderne; Niça i a mens de cent cinquanta ans) e en toti es auti.

Pendent eth siècle XIX, damb era

LENGUA VIUA

**Er occitan non ei cap mòrt, ne tanpòc en va cap a èster enes tempsi que vien.
Totun, que cau insistir**

que parlam d'ua lengua viua. Uia lengua que contunhe a èster parlada per milions de personnes.

revolucion industriaui, era escolarizacion de masses, era expansion dera escolarizacion en francés e eth desvelopament des comunicacions, era preséncia sociau dera lengua occitana que comencèc a amendrir. Mès non ei qu'en siècle XX qu'eth procès de substitucion, de fagocitacion, peth francés met en perilh eth futur der occitan. Qu'ei alavetz que se consolide era dependéncia occitana des tèrres pròpriaments franceses, es deth nòrd. Que se promò era coesion estatau damb er argument dera luta contra er enemic exterior durant es conflictes bellics. Que se desoccitanizen de manera malaisidaments reversibla es villes occitanes. Que se reduís era cultura occitana ara folclorizacion. Que se generalize era *vergonha* de parlar un *patuès*, ua varietat lingüistica sense prestigi, que teoricaments non servie qu'entà comunicar-se en nivèu locau.

Qu'ei precisaments en siècle XX que i a un trincament ena transmission generacionau dera lengua occitana. Que fòrça pairs dèishen de parlar occitan as sòns hilhs perque pensen que les van a milhorar era vida se les transmeten eth francés. Que se passe, com auem vist, de dètz milions de parlants a tres. D'ua lengua parlada pera majoritat dera poblacion occitana a ua lengua que ten sonque ua de cada cinc o sies personnes, que non la parlen qu'en un entorn familhau o amicau e que probablaments non consideren qu'aquerò que parlen sigue ua lengua mès un lenguatge locau sense guaira valor. Donc, qu'ei en siècle XX que se consolide un vielh projècte des institucions franceses, des republicanes mès tanben des monarquiques anteriores: era identificacion der estat damb ua soleta lengua, eth francés.



Eth tunèl de Vielha evitàc qu'era Aran passèsse mesi isolada de Catalonha.



Era glèisia de Tredòs ei un simbèu.

Qu'ei damb era Republica qu'era lengua reiau, per tant, arribe denquiath darrèr cornèr der estat. Damb eth cambi de regim politic, que cambièren un pialèr de causes, mès pas era imposicion d'ua lengua entà omogènizar tot er estat.

Ué, gràcies ara iniciativa deth moviment occitanista, era lengua occitana qu'ei ensenhada opcionauments en quauques escòles publiques dera Occitània grana, e qu'ei presenta en un hialat d'escòles privades aperades Calandretes, que tien parallèlaments eth francés e er occitan. Qu'exis'tis un CAPES entà professors d'occitan, com entà d'autas disciplines. Tanben quauqui espacis limitats enes miejans de comunicacion, e encara quauques

15.000 PERSONES EN CARCASSONA

I a dus mesi, era lengua senhorejaue es prumères pagines dera majoritat des diaris editats en Occitània

dempús que 15.000 personnes en demanèssen era oficializacion en Carcassona.



Gran hèsta celebrada er an 2000 entara defensa dera lengua occitana.

ràdios locaus e quauqui setmanèrs en lengua occitana. Tot qu'ei claraments insufisent, evidentaments. Mès er occitan non ei cap mòrt, ne tanpòc en va cap a èster enes tempsi que vien.

QUIN FUTUR?

Er occitanista catalan Jordi Ventura que didie en rapòrt a Occitània çò que seguís: "en cap altre país no és possible de veure un exemple més clar d'una civilització ofegada per una altra". Era afirmacion qu'ei dilhèu exaggerada, pr'amor que i a cassi d'extremenis lingüistics que passen pera desaparicion fisica des sòns parlants, çò que non s'ei produït en cas occitan. Mès ben: que cau convier qu'era si-

tucion dera lengua ei delicada dempús dera politica amiada pes intitucions franceses. Totun, que cau insistir que parlam d'ua lengua viua. Ua lengua que, a maugrat que sigue malaisida d'enténer pes carrèrs des viles occitanes, contunhe a èster parlada per milions de personnes. D'ua lengua qu'ei pas sonque tenguda per ua militància occitanista generauments joena, mès qu'ei eth veïcule d'ua creacion literària de qualitat e quantitatitavaments abundanta, cada còp mès revirada a d'autas lengües e, concrètaments, ath catalan. D'ua lengua qu'ei arrecuperada pes hilhs d'aqueri que ja non l'arreceberen des sòns pairs. D'ua lengua que ven d'èster efectivaments oficiau ena Val d'Aran enes darrèrs decènnis,

e que tanben en va a èster enes Valties occitanes, a on se son declaradi oficiauaments de minoria occitana vilatges qu'auien perdut er occitan i a mès d'un siècle. D'ua lengua que, i a dus mesi, senhorejaue es prumères pagines dera majoritat des diaris editats en Occitània dempús que 15.000 personnes en demanèssen era oficializacion en Carcassona. D'ua lengua que, a maugrat de non èster oficiau en Estat francés, qu'ei presenta enes estudis universitaris (en Lhèida, per exemple: non cau cap anar guaire lonh), a on centees d'estudiants de tot eth mon la vòlen apréner a parlar o la vòlen estudiar scientificaments.

Quauqu'uns, quan parlen der aranes, qu'ac hèn coma se siguesse ua

sòrta de fossile: quauquarren d'estranh, d'exceptionau, qu'a demorat acornerat en ua petita vath pirenenc e que non servís tà comunicar qu'en aquera vath pirenenc. Mès era realitat qu'ei ua auta. Era realitat ei qu'er aranés non ei cap arren mès qu'ua expression territoriau d'ua lengua que se parle de Lemòtges denquia Narbona, de Bordèu denquia Niça, e tanben en ua quinzea de vaths aupines administrativaments italianes. Ua lengua que, pendent aquera epòca der atge miejan qu'apartenguec as trobadors, usèrent gent d'auti païsi entà hèr es sues composicions literàries. Que dèc un prèmi Nobèl coma Frederic Mistral, eth gran poëta occitan, per exemple, ara i a un siècle. Ua lengua que non ei cap simplaments patrimòni des occitans, siguen aranesi, dera Occitània grana o des vaths piemonteses, mès qu'ei directaments de toti es europèus e, particularaments, des catalans, tant per arrasons istoriques coma per arrasons administratives. Pendent un temps des béri, er occitan (o aumens ua lengua estandard occitanocatalana) siguec era lengua literària des catalans. E, encara ué, que i a zònes occitanes administrativament estacades a Catalunya: era Fenolheda ara Catalunya deth Nòrd, per exemple; o, sustot, era Val d'Aran ath Principat de Catalunya.

Que n'i a –e qu'ei plan legitim– que se mobilizén entà sauvar ua espècia animau que sonque existís en aute cap deth mon. E qu'ac hèn en nòm dera diuersitat. Donques sauvar ua lengua, hèr-la a vier normau en sòn territòri (coma n'ère bèth temps a), tanben ei ua defensa dera diuersitat. Perque cada lengua que morís, cada lengua que desapareish, que hè tanben a desaparéisher e a morir damb era



Convocatòria d'ua manifestacion en Carcassona.

ua determinada vision e catalogacion deth mon. Segontes çò que diden es qu'ac an compdat, era majoritat des lengües deth planeta van malerossments a morir pendent eth siècle XXI. Depen de nosati que, entre aqueres defuncions, non i age era dera lengua occitana. Era decision finau que va a èster en carrèr, enes situacions quotidianes, ena comunicacion orau diària. Qu'ei per aquerò qu'ei importanta era actuacion e era fidelitat lingüistica de toti es occitanoparlants en totes es situacions diàries. Mès tanben son importanti d'auti nivèus, que incidissen

finauments enes comunicacions quotidianes que parlàuem. Ué, per exemple, que mos podem felicitar d'estrear ua auta publicacion en lengua occitana. Mos podem felicitar qu'era lengua dèishe d'èster marginau o lèu inexistenta en airau des miejans de comunicacion d'aguest costat dera frontiera politica, e concrètaments en dera premsa escrita. Qu'ei un aute pas de cap ara normalizacion, solide. De cap a ua normalizacion qu'ei encara alonhada. Mès qu'iniciatives com era de ué, hèn a veir mès propèra. Qu'auançam.


ETH MAPA LINGÜISTIC

Era arribada
d'immigrants de totes
es parts deth món a
cambiat radicaument
eth mapa lingüistic deth

nomenat prumèr món, a
on dejà ei abituau trapar
pannès de tota sòrta
en lengües coma er arab
o eth chinés.



En Catalonha se parle aué en dia 300 lengües. Era màger part son condemnades a desaparèisher pr'amor que non i a pro parlants que garantisquen eth sòn emplec e era sua transmission.



En Catalonha i a arribat gent procedenta de totes es parts deth món enes darrères decades.

BABEL SÈGLE XXI

per Anna Sàez

FOTOS: ÒSCAR MIRÓN

"Se parles ua lengua que non ei en nòste inventari. S'emplegues ua paraula que non se trape en diccionari, hè-mos ac arribar". Aguesta ei era filosofia dera exposicion Es lengües en Catalonha, qu'era Universitat de Barcelona a amiat entath Centre de Cultures e Cooperacion Transfronterèr dera Udl. Ua mòstra interactiuia que se convertíis en un insolit recorрут peth paisatge lingüistic de Catalonha, qu'a patit un cambi radicau enes darrèri ans. Era arribada massiva d'immigrants

procedents de totes es parts deth món a provocat qu'era chifra de lengües censades arribe as 300. Lengües minoritàries. O minorizades en aguest nau contèxt. Ua immensa fotografia ena quau se ve coma un carrè de Barcelona plen coma un buc illustre aguesta transformacion sociau e lingüistica. Era imatge reproduüs dialògs imaginaris enter aguesti ciutadans anonims, que se saluden enes idiòmes mès diuèrsi. Ambül (òla), mitä kuuluu? (Coma va?), tack (gràcies) o bless

(adiu) ne son quaques exemples facils de reproduuir pr'amor qu'era grafia mos ei familiara. Catalonha en tant qu'ua gran sopa de letres qu'an contribuit a codinar gent com Pui Lung, parlant de haka; Siew Kheng, que s'exprimís en chinés teochew; Ulrik, parlant de danés; Abrak, que parle hasaniya; Mangone, membre dera comunautat lingüistica wòlof, Lisandro, parlant dera lengua des signes dera Argentina; Juan, que parle guaraní o Cecilia, quítxua.

Obligada era reflexion: ei possible que tantes lengües convisquen? Un brèu tèxt en un des pannès trè de doblets ath visitant. Ei ua descripcion d'un espaci qu'expause qu'era lengua ei pro flexibla entà absorbir elements d'auti sistèmes lingüistics sense qu'açò implique era sua destruccion. Coma mès diuèrses siguen es hònts, mens possibilitats i a qu'ua lengua substituísque ua auta. Aguest tèxt tan brèu e quotidian mos hè rebrembar que plan des paraules qu'emplegam les



Era exposicion 'Es lengües de Catalunya', comissariada per Carme Junyent, se pòt veir ena Universitat de Lheida.



auem prenut de d'autes lengües: porcelana, vaishèth, sofà, iranja... era lista ei sorprendent. E ei que cada lengua implica ua manera d'èster e de pensar. En un aute pannèu s'expausen es gra-

nes diferéncias que i a enter es sistemes numeraus des diuèrsi parlars. Eth numerò 25 en catalan s'exprimís damb era soma 20+5, mès açò non passee en toti es idiòmes. Era exposi-

cion hè ua revision e estone que d'enter es lengües escuelhudes, era coincidéncia sigue damb ua lengua aparentament tan luenh deh catalan coma ei eth swahili. I a coincidéncias, mès evidentament, tanben i a diferéncias. Diferéncias importantes, qu'estonen. On amagam es sentiments? En còr? Depen. Entà fòrça cultures, eth còr non ei arren mès qu'un organ que bategue entà hèr circular era sang en nòste còs. En lengua mandinka, era que parlaue eth mitic Kunta Kinte dera istòrica seria de television, es sentiments son en hitge. Òc, òc, en hitge. Era exposicion da fòrça exemples que non deisharàn indiferent a d'arrés. Atau, auer eth hitge ben acabat vò díder non auer pòur. Auer eth hitge sec vò díder èster temerari. Es uelhs tanben son mès que uelhs entà segon quines cultures. Era mòstra s'acabe damb ua citacion de Ludwig Wittgenstein que convide ara reflexion: "Es limits dera mia lengua son es limits deth mèn mòn". Sobren es paraules.

ENTREVISTA

JUSÈP LOÍS SANS

MODERADAMENT OPTIMISTE. Jusèp Loís Sans ei eth responsable dera Politica Lingüistica dera Val d'Aran. Se mòstre moderadament optimiste damb eth futur der occitan. Açò ei vertat tostemp que Catalonha hèque costat as aranesi entà conseguir arribar enquia Brusel·les maugrat París. Un gran repte peth deuant.

per Anna Sàez

“Er occitan a futur,
mès sonque se Catalonha
mos ajude”

Jusèp Loís Sans ei eth responsable dera Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés deth Consell Generau d'Aran. Capinaut deth “miracle”-en paraules sues- que supause qu'era lengua occitana age subviscut maugrat es 800 ans de persecucion en França o ara dictadura franquista, se mòstre convençut que damb era complicitat de besonh de Catalonha, era lengua autoctòna dera Val d'Aran a futur. Mès Sans soslinhe que non se pòt baishar era garda. En un món cada viatge mès globalizat, ua cultura damb tan pòc pes demografic tostemp a es de pèrder. E açò qu'er occitan ei era lengua minoritària mès importanta d'Europa, pr'amor qu'en tot somar es habitants d'un costat e der autre dera frontèra, es parlants se compden per milions.


Eth Consell Generau d'Aran a trespassades es competéncias en matèria de política lingüistica. Se seguís eth modèu catalan o era Val d'Aran compde damb ua politica pròpria?
Eth Consell Generau d'Aran a es competéncias en matèria lingüistica a compdar dera aprovacion dera Lei

d'Aran de 1990. Dejà en 1991 s'amasen per prumèr còp eth Consell Generau d'Aran damb es competéncias trespassades. De hèt, ua des rasons basiques entà posar tà deuant era lei d'Aran ère er arreconeishement per part de Catalonha de qu'era Val d'Aran auie ua personalitat istorica singulara, damb ua lengua e ua cultura pròpries, atau qu'ei normal qu'era responsabilitat des competéncias lingüistiques corresponesse ath Consell Generau des deth principi. Mès açò non vò díder qu'enquia 1990 non s'hesse arren : des que i a democràcia que s'an organizat corsi e s'an hèt activitats estacades ara difosion dera lengua occitana. Era mès importanta, sens doble, ei era creacion en 1983 des normes ortografiques, a on i participèren filòlegs catalans e occitans tant deth costat francés coma d'Aran. Tanben conven remerciar tot çò que s'a desvolupat des dera escòla a compdar de 1978, quan se comencèc a dar classes en aranés. Tota aguesta activitat se promoigui des des Conselhs Comarcaus de Montanha, era Junta de Bailes...ei a díder, des des administracions que Dempùs s'amassèren jos

eth Consell Generau d'Aran. Auem anat a trigòssa dera normalisacion lingüistica de Catalonha. E açò non ei pas dolent, ath contrari. Èm un parçan plan petit e se non auesse estat pera sensibilitat de Catalonha non mos n'auessem gessut. Era psicologia catalana mos a hèt sénter capinauts dera nòsta singularitat, dera nòsta cultura e dera nòsta lengua. Auem reproduosit en nòste territori era identificacion de lengua e patria qu'auem vist en Catalonha.

Se'n Catalonha es pessimistes dejà hèn requièm pera lengua, quin ei eth futur der aranés?

Eth nòste problema basic ei demografic. Damb sèt mil, ueit mil o nau mil personnes non i a cap lengua que se sostengue per era madeisha. Non podem auer ua television pròpria. Non podem auer un Institut d'Estudis Aranés o Occitans, non podem auer ua universitat pròpria...ei evident qu'auem ues limitacions, serie absurd nega'c. Ara ben, auem ua causa fòrça importanta, qu'ei er arreconeishement juridic gràcies ara sensibilitat qu'a auut Catalonha vers era Val d'Aran. Se vo-



Iem subervíuer, auem de profitar que nosati auem votz pròpria entà anar a cercar es occitans der aute costat dera frontèra. Nosati èm pògui, mès damb es occitans de França èm lèu catorze milions de personnes. Toti amassa auem era fòrça. Mès en França non i a sensibilitat ath respècte. Ath contrari. Era lengua occitana pòrte 800 ans de persecucion. E maugrat tot ei viua, un miracle. Mès açò non durarà entà tostemp e n'auem d'èster conscents. I a autant mainatges occitans escolaritzats ena sua lengua autoctòna en França coma ena Val d'Aran. S'era actitud de França siguisse ua auta, seriem era minoria mès importanta d'Europa, mès açò non ei cap atau. Ath contrari. En er aute costat dera frontèra, non sonque era lengua ei perseguida, senon que se dividís. Eth poder francés hè que i agen sies regions disparièras a on se parle occitan e totes van per liure.

Aran, maugrat es dues redusides dimensions ei eth modèu a seguir. David a guanhat era batalha a Goliat. Èm eth modèu a seguir, ei plan cert. Eth far d'Occitània. E sustot ara,

qu'auem estat capables de generar ua situacion sociau que hè que damb eth nau Estatut, er aranés pogue èster oficiau en tota Catalonha. As occitans de França les revien incredible. Gràcies a Catalonha, er Occitan a mès arreconeishement en Europa qu'eth qu'a en França, maugrat èster ua des lengües autoctònes d'aguest Estat. Es occitans se pòden adreçar en occitan en Bruselles a trauers dera Val d'Aran.

I a familhes dera Franja de Ponent qu'escolarisen es sòns hilhs en poblacions catalanes vesies pera lengua. Aço passe en Aran damb occitans dera banda francesa?

Non, non, qué va. Hèm bèth intercambi, auem quauque escolan d'aranés que ven de França, mès portar es hilhs expressament pera lengua, non. Cau tier compde qu'es occitans, dempués de 800 ans d'amagar era cultura pròpria, an un grèu problema psicologic, s'avergonhen dera sua lengua. A nosati abantes tanben mos passau, mès ara mos en sentem capinauts, auem apostat peth modèu catalan. Mès ei plan normau qu'es occitans de França amaguen era sua lengua: eth

mes d'octubre de 2004 era Assemblea Francesa presentèc un informe en qué se recomanaue as mairs franceses qu'auessen ua lengua mairala disparièra ara francesa, que parlèssen francés as sòns hilhs entà evitar qu'es mainatges acabesssen delinquent. Resulte incredible, mès açò passee.

Eth torisme a convertit era Val d'Aran en un important motor economic, mès ath madeish viatge, a transformat radicaument aguest territòri. Aço a afectat ara lengua?

E tant. Pera Val d'Aran passen mès d'un milion de turistes e, ath madeish viatge, i a un percentatge d'immigrants fòrça naut pr'amor que damb eth torisme s'an creat molti lòcs de traball en sector dera ostaleria o era construccion. E aço afecte. Mès encara que sembla un miracle, er aranés non sonque se mantén, senon qu'ei era prumèra lengua ena escòla, ena politica, ena administracion. Auem mès de cinquanta libres de tèxt, publicacions diuères... Aço non se hè pas solet. Trabalham molt entà qu'aguesti nauvenguts s'intègren e non desestabilisen era nòsta societat. Hèm corsi

ENTREVISTA

JUSÈP LOÍS SANS:

"EN FRANÇA ER OCCITAN EI UA LENGUA PERSEGUIDA PENDENT 800 ANS E MAUGRAT TOT EI VIUA, UN MIRACLE"



d'acuelhuda entà qu'es immigrants agen un accès mès facil. Foncione fòrça ben, mès non podem baishar era garda. En Les, per exemple, er indèx d'immigrants ei deth 31%. En Vielha, deth 20%.

Era escolarisacion des mainatges se hè integralament en aranés. Era famosa immersion lingüistica. Auetz auut problèmes de pairs que non entenen qu'Aran age ua personalitat pròpria?

Portam mès de dètz ans de patz lingüistica. Es pairs an entenut e an acceptat qu'Aran a ua lengua pròpria qu'an d'aprèner es sòns hilhs entà integrar-se plenament. Es mès compliques son es catalans. I a molta empatia. Es catalans son es que mès s'interessen pes particolaritats dera Val, es que mès estudien era lengua e l'utilisen. Tanben son es qu'ac an mès facil entà aprèner-la. Corominas didie

qu'er occitan e eth catalan son lengües bessoes. Tanben i a casi mès estonants, coma un notari qu'auérem, Vicenç Simó. Ère valencian e s'integrèc tant que non sonque estudièc es figures juridiques pròpies dera Val d'Aran, senon que redactau es escriptures en aranés. Era nòsta petitesa mos hè singulars. Eth prètzhet d'aguest notari hèc qu'es estadistiques se disparèssen e qu'un 18% des tèxtes notariaus redactats ena Val d'Aran se hèssen en aranés, mès deth doble qu'en catalan, que non arriben ath 7%. Clar que quan se n'anèc aguest notari es estadistiques queigueren en picat e ara es escriptures en aranés representen eth 0%.

Coma vedetz eth futur?

Eth nòste futur passe per Occitània, açò ei indisputable. Mès ath madeish viatge, passe per Catalunya. Sense Catalunya non podem arribar a Occità-

nia. Catalunya a d'assumir aguesta responsabilitat. Ei de justícia. Nosati solets non ac podem hèr, mès damb era ajuda de Catalunya se pòt daurir ua Casa de Promoción der Occitan, per exemple. Se Catalunya non mos posse a anar entà deuant, era nòsta cultura ei condemnada. E Catalunya non se'n pòt lauar es mans. Istoricalment auem estat pòbles frairs. Occitània a ajudat a Catalunya en passat e ara s'a virat era trueita e èm nosati es qu'auem de besoh era fòrça des catalans. Se Catalunya ditz a Europa que cau mantier viu er occitan, alavetz auem futur. Se non, sò mès pessimiste. En er aute costat dera frontèra, i a universitats qu'ensenhen era lengua, mès ne tansevolhe i a ua normativa ortografica unitària. I a fòrça mestres qu'en saben molt, mès qu'acabaràn en tot hèr mès mau que ben ara lengua, pr'amor que toti van per liure e se dividís en compdes d'amassar. Se pòt comparar, de bèra manera, damb çò que passe entre Catalunya e València: i a blauers que vòlen accentuar es diferencies, desseparar en compdes d'amassar.

Ei de besoh un nòm pròpi que cree marca, un de mediatic?

Plan segur. Ja mos shautarie que bèth music famós, entà méter un exemple, reivindiquèsse era nòsta lengua. Mès a còps se desbrembe qu'er occitan, er aranés, a ua istòria molt longa. Nosati neishem damb es trobadors. E aguesta literatura encara ei un modèu a seguir, ua referéncia entà d'autres cultures europees, maugrat actituds coma era deth sud França, a on ei egal que govèrne era dreta coma era esquerra, tostemp se va en contra des lengües e cultures pròpies deth territori.



6000 lengües SONQUE ENTÀ UN MÓN

per Enric Llurda

Director deth Departament d'Anglés e Lin-güística dera Udl.

FOTOS: AMADO FORROLLA/ARXIU

Eth darrèr mes de noveme se celebra en Lleida un cicle de conferéncies sus era diversitat lingüistica damb eth nom "6000 lengües sonque entà un món. Diversitat lingüistica en un món globalizat". Er objectiu deth cicle consistie en explicar aspectes tan-hents ara gran riquesa lingüistica mondiau e reflexionar ath torn dera convenençia dera sua preservacion. Era chifra de 6.000 lengües escuelhuda com a títol no pretenie èster exacta, en tot tier compde era impossibilitat de compdar damb exactitud es lengües parlades en món, senon que profitau era fòrça expressiu d'un numerò redon, que soent s'utilise entà quantificar-ne eth nombre aproximat.

Possiblement, fòrça gent s'a formulat en bèth moment es següentes preguntes en ciò que tanh ara convenençia dera existéncia de tantes lengües: De qué servís que i agen 6.000 lengües en món s'era màger part dera gent sonque en parle ua o dues? Non mos enteneriem mielhor se toti ne parlèssem ues pògues? Non serie mès facil meter-mos toti d'accòrd entà parlar



DIVERSITAT EN UN MÓN GLOBALITZAT

Eth darrèr mes de noveme se celebrec en Lhèida un cicle de conferéncias sus era diversitat lingüistica

damb eth nòm “6000 lengües sonque entà un món. Diversitat lingüistica en un món globalizat”.


era madeisha lengua? En ua societat a on a viatges còste que s'entene qu'eth bilingüisme ei un fenomèn normau e tanben desirable, ei facil demanar-se entà qué cau preservar era diversitat lingüistica deth nòste planeta. Coma resposta ad aguestes preguntes, vam a esgrimir quaques rasons entà comprender qui sentit a era defensa dera diversitat lingüistica e era existència des lengües nomenades minoritàries.

Plan soent s'expause era qüestió lingüistica coma ua qüestió d'utilitat. Entà rebàter as defensors des lengües minoritàries se ditz qu'ua lengua non ei arren mès qu'un esturment entara comunicacion, e qu'entà comunicar mos enter es personnes ei mielhor compartir ua lengua comuna que mos permete desenvolupar ligasons d'amistat e de confidança mutuala. Causalament, o dilhèu non tan casualment,


aguest argument s'emplegue tostemp ena madeisha direccion, ei a díder, lo utilisen es parlants dera lengua “fòrta” entà demanar as dera lengua “fèble” que renoncien a parlar era sua lengua e que se passen ara des sòns interlocutors. Ua estratègia perversa s'auem en compde que quan aguesti parlants dera lengua “fòrta” s'an de comunicar damb parlants d'ua lengua encara mès fòrta e globau, coma per exemple er anglés, non defenen era conveniència de sonque ua lengua se-non qu'es sues prepauses se capviren en tot convertir-se en defensors dera pluralitat lingüistica e deth dret des pòples a protegir era sua lengua.

Era vertat ei qu'ena defensa des drets lingüistics, coma en d'auti aspectes, i a força distància. Era clau entà respóner ara qüestió de qué cau hèr damb es lengües minoritàries se trape en un des arguments defenuts per

Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic de lingüistica dera Universitat Autònoma de Madrid e autor de diuèrsi libres, entre es quaus subverges eth títol “La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística”. Eth professor Moreno afirme categoricament que totes es lengües son intrinsicament parières, e que per tant non i a cap lengua que sigue mès primitiu o mès auançada qu'ua auta, dera madeisha faïçon que non i a lengües mès adequades entà bèri airaus deth saber que d'autes. Sonque ei de besonh era voluntat des parlants entà hèr qu'ua lengua sigue adequada entà exprimir tot çò que se volgue exprimir. Mès, ath delà dera capacitat des lengües entà exprimir e transmèter quinsevolh tipe de coneishença, pensaments e sentiments, mos podem demanar s'ei realment de besonh qu'aguesti darrers s'exprim



En Africa se parle ua gran diversitat de lengües considerades minoritàries.



Conferéncia de Michael Prosser en Atenèu Popular de Ponent sus es lengües que se parlen ena China.

missen damb tanta varietat de lengües com i a en aguest món, e se non se serie mès util e practic que béri aspèctes dera vida s'exprimisquen a traürs de sonque ua lengua compartida enter disparières personnes e comunautats. Aguesta opcion lèu utopica poirie convertir-se en un mausòn se s'amiesse ara practica enquias darrères conseqüencies. Pr'amor qu'en definitiva çò important ei simplament comunicar un messatge damb independéncia dera lengua damb que se hè, tanben podem concludir qu'es disparières varietats dialectaus, atau coma es formes alternatiuas d'exprimir un message en ua madeisha lengua no son de besonh e per tant son prescindibles. D'aguesta faiçon per exemple, Dempùs d'auer hèt un esfòrc fisic considerable, en compdes de díder, segontes ac requerisque era ocazion e era intencion concreta deth parlant, frases coma "sò cansat", "sò ago-

tat", "non pogui mès", "sò mòrt", "sò petat", "non pogui ne damb era mia anima", eca mos auriem de conformar simplament sonque damb ua forma, que poirie èster, "sò cansat", damb tota era limitacion expressiua qu'açò comportarie.

En tot tornar ara pregunta de se cau auer tantes lengües, era respònsa ei estacada ath besonh uman d'expression damb formes e sons diuërs. Era expression dera naturalesa humana non pòt ne serà jamès omogènia, pr'amor qu'açò significarie encadiar çò que caracterize de forma mès radicau as umans, e les diferencie des autes espècies animaus: era capacitat d'articular eth lenguatge e de dar coérència ath pensament a traürs d'aguest lenguatge. En tot rebrembar eth món que mos presentaue George Orwell, en terrible modèu de societat descrit en 1984, era reduccion dera diversitat lingüistica mondial ei ua ma-

nèra dirècta d'auançar entath mausòn orwellian deth pensament unic e era mancança totau deth respècte pera dignitat humana, expressada a traürs deth dret a diferir e d'exprimir-se de manèra liure. En d'autas paraules, se coma diden es psicolingüistes, lenguatge e pensament son intimament connectats, parlar sonque ua lengua poirie èster eth prumèr pas entath pensament unic.

Ei plan cert que dejà era Biblia mos presentaue era diversitat lingüistica coma ua malediccion divina, coma un puniment de Diu contra es umans excessivament capinauts d'eri madeishi ena bastissa dera Tor de Babel. Sense negar eth valor teologic qu'aguest fragment biblic pòt auer, pensam que dilhèu calerie tornar-lo a reformular de manèra qu'eth finau dera istòria si-guessa era benediccion divina dera raça humana exprimida damb eth present dera diversitat lingüistica e era

ETH GIGANT ASIATIC

Sembla que i a acòrd unanim en qué se desvelhe eth nomenat gigant asiatic. Mès, quina lengua parle era

China? Era respònsa ei plurau, coma dejà an manifestat es nombrosi immigrants chinesi que viuen en Catalonha.



Era expression dera naturalesa humana non pòt ne serà jamès omogènia.

multiplicitat de formes d'expression qu'aguesta compòrte, pr'amor qu'a trauers d'aguesta diversitat les serie mès facil as umans arribar a apropar-se ara infinitat de nuances dera naturalesa divina. Ac tornam a repetir, era diversitat non ei pas cap malediccion senon un present. Ei convenient de remerciar com n'ei d'inconcebible un món sonque damb ua espècie animau, maugrat qu'es umans soent sembla que volem er extermini de quinsevolh espècie disparaïra ara nòsta. Dera madeisha manèra qu'ei inconcebible e absolutament indesirable un món damb sonque ua lengua.

Mès agesta apreciaciōn pera diversitat non ei incompatible damb era

convenència d'èster competents en mès d'ua lengua estrangèra entà comunicar-mos damb personnes d'auti lòcs. E tanpòc ei incompatible damb era preponderància der anglés coma lengua escuelhuda d'estudi per part de parlants d'autes lengües pròpies. Tostemp qu'es nòstres lengües, era de cadaun e era de cada comunitàat lingüistica, siguen avalorades, respectades e promoigudes, ampliar es orízons comunicatius a trauers der aprenedissatge de diuères lengües estrangères significarà acréisher era riquesta dera que parlàuem. Aué en dia, er anglés ei sens doblet ua lengua que mos daurís fòrça pòrties comunicatiues damb eth món exterior, sense des-

meritar tanpòc es que mos pòden daurir d'autes lengües coma eth francés, er aleman, o eth chinés o eth japonés, en domènis geografics mès concrets. Era defensa des lengües minoritàries non pòt èster en conflicte damb er aprenedissatge de lengües estrangères. Totun açò, era competència comunicatiua enes dites lengües majoritàries non pòt servir jamès de desexcusa entà desencoratjar er aprenedissatge e er emplec des lengües minoritàries, pr'amor qu'aguesstes continuen en èster elements imprescindibles entara expression des identitats individuaus e collectives de cada parlant e dera sua comunitàat lingüistica.

ENTREVISTA

CARME JUNYENT

UNA MANÈRA DE VEIR ETH MÓN. Era importància d'ua lengua non s'avalore enquiarar sua pèrda. Carme Junyent, expèrta en lengües minoritàries dera Universitat de Barcelona, advertís qu'ua lengua ei ua manèra de veir eth món. Sense aguest referent èm perdudi.

per Anna Sàez

FOTO: J.TORRES/DIARI DE BALEARS

“Ath long d'aguest sègle se pòt pèrder eth 90% des lengües”

Carme Junyent ei professora de lingüistica dera Universitat de Barcelona e ei autora de libres coma *Les llengües d'Africa, Vida i mort de les llengües o Les llengües del món*. Des sòns estudis se despren qu'eth bilingüisme ei una fallacia en quau eth peish gran se minge eth petit. E quan ua lengua morís, non sonque se pèrd un patrimòni culturau, senon qu'ua comunautat de more orfanèla, sense referents. Carme Junyent assegure qu'es pòbles qu'an abandonat era sua lengua an acabat abocats ara marginalitat. Mès, an futur es lengües minoritàries o se tracte d'ua batalha perduda? Aguesta especialista advertís que pendent aguest sègle se perderàn un 90% des lengües que se parlen en món.

Deuant d'aguest panorama, era Val d'Aran poirà mantier viu er occitan?

Francament, es aranesi ac an dificil, mès açò non vò díder que sigue impossible. Auem vist fòrça procesi de desaparicion de lengües, atau que nauem d'aprèner. Es aranesi an de saber qué perderien s'abandonesssen era sua lengua. L'an de soenhar entà

preservar-la. Es lengües son acumulables, çò d'impossible ei anar entà un procès de bilingüisme sociau, pr'amor que non i subervieu arrés. S'a comprovat qu'es membres d'ua comunautat que son realment bilingües ei perque parlen ues quaques lengües e disparièries enter eres. Açò hè qu'era lengua deth grop sigue de besonh.

Ei a díder qu'era immigracion pòt jogar a favor des lengües minoritàries? A priori sembla qu'a d'ester ath revèrs.

Òc. Eth catalan, per exemple, se trape en ua situacion delicada, mès ei veritat qu'era diversitat lingüistica des naues migracions mos pòt ajudar fòrça. Per qué? Donques pr'amor qu'eth paisatge sociau a cambiat radicaument e ara ueit de cada cent personnes que vieuen en Catalunya ja non an per qué conèisher eth castellan. Non cau que cambiem de lengua entà hèr-mos entener. Aguest comportament aué en dia non a sentit. Era lengua deth grop ei era catalana. S'es parlants assumim aguesta idia evitaram accentuar un bilingüisme artificiau que coma s'a po-

gut comprovar ath long dera istòria acabe derivant en un procès de substitucion lingüistica.

Aquest fenomèn migratori hè qu'en Catalunya se parlen ara 300 lengües disparièries, segon es sues conclusions.

Mès sembla que sonque quaranta se mantieràn en Catalunya. Ei un hèt que quan très ua lengua deth sòn parçan era suberviuènça ei mès complexa. Ath madeish viatge, tanben ei fòrça generau qu'es immigrants que s'intègren mielhor son es qu'an es ligasons mès clares damb era sua comunautat d'origina, es que saben qu'au eth sòn lòc en món. Se sabes a on aportar causes, se non, què ena marginacion. Ara ben, aguestes ligasons non s'an de confóner damb succidanis d'identitats, d'exaltacion d'un folclòr artificiau. Açò vò díder qu'es poblacions qu'acaben d'arribar an de saber d'a on vien. S'a un senegalés que ven a Catalunya la consideram francofòn non li deisham espaci entà que pogue aportar arren e, per tant, li serà mès difícil integrar-se. S'eri mantien es



ENTREVISTA

CARME JUNYENT:

"ES COMUNAUTATS QU'ABANDONEN ERA SUA LENGUA AUTOCTÒNA SE VEN ABOCADES ARA MARGINALITAT"

ligasons damb era sua cultura d'origina, plan segur que traparàn eth sòn lòc en país d'acuelhuda.

Er anglés se considere era lengua oficiau deth móñ, mès açò hè qu'era màger part dera umanitat jògue damb desavantatge pr'amor qu'enca que domine aguesta lengua, non serà jamès en egalitat de condicions respècte as parlants que l'an coma lengua pròpria. Non serie mès just apostar per esperanto?

Efectivament, açò passe. Ei ua manerà de colonizacion. Era idia der esperanto ei fòrça bona, pr'amor que toti seríem en egalitat de condicions, mès es lengües artificiaus non an acabat d'arraïtzar jamès. I a auut d'autes temptatives, mès cap a fucionat. Es normes dessenhades per ua persona son disparièrs as qu'abracen es parlants, encara non se sap per qué. Dilhèu ua auta solucion serie eth multilingüisme, que non s'auria d'excludir jamès.

Èm ara mès conscents dera importància des lengües minoritàries?

Donques jo creigui qu'òc. Tostemp m'e consacrat as lengües minoritàries e i a auut un cambi radicau des des ans setanta enquia ara. Çò que non è tan clar ei eth per qué. Non serie peth hèt que damb es naues migracions ajam mès lengües apròp, perqué per exemple, ara se liegerà ua tesi doctorau ena Universitat de Barcelona sus es actituds lingüistiques des instituts. S'analizan dus casi fòrça parièrs de centres damb fòrça diversitat. En un des instituts, s'ei plan conscient. I a fòrça respècte per aguestes lengües, se coneishen e s'an trabalhat. En er aute centre, maugrat qu'era diversitat idiomatica ei fòrça parièra, es mestres non an cap tipe de consciència. De

hèt, un des mestres compde qu'a escolans que parlen paquistanés, quan eth paquistanés non ei cap lengua.

Es politiques lingüistiques son de besonh entà garantir era suberviuènça des lengües minoritàries?

Era gran errança ei voler adoptar eth modèu des lengües dominantes. Pensam que s'ua lengua ei oficiau a de fucionar e non ei plan atau. Es politiques lingüistiques son de besonh, mès ei urgent revisar quines politiques lingüistiques. Es parlants a viatges pensen que s'es govèrns dejà velhen pera lengua, que non les cau preocupar e ua lengua sonque suberviuera se se garantís eth sòn emplec e tanben era sua transmission.

Vos assegurat que quan se pèrd ua lengua se pèrd plan mès qu'un patrimoni culturau.

Ua lengua ei ua manerà de veir eth móñ. Totes es lengües complementen era coneishençça humana. Se perdem ua lengua, perdem un sistèma d'adaptacion. Açò se ve plan clar en lengües que parlen comunautats que vieuen ena seuva, o en mar. Lòcs, a on ei dificil orientar-se. Aguestes personnes an ua lengua que les da elements d'orientacion fixes, coma ua sorta de boscòla que les permet saber exactament a on son. Quan an abandonat era sua lengua pròpria, tanben an auut d'abandonar eth sòn trabalh tradicionau, pr'amor que se trapauen tan perduts coma en seríem nosati en sòn territori. D'açò i a estudis específics en medicina. En es Estats Units, un 25% des medicaments non provien de laboratoriis, senon des coneishences des comunautats amenaçades. Quan perden era lengua, tanben se perderàn aguestes coneishences. Açò se comence a

veir ara. E ei un shinhau tard. En transcors d'aguest sègle un 90% des lengües que coneishem se pòden pèrder. D'aguest percentatge, un 10% correspon a lengües d'enter tres e dètz parlants. Un 40% son lengües que dejà non se transmeten as naues generacions. Er aute 40% correspon a lengües que presenten bèth simptòma de que pòden desapareisher. E en aguest grop trapam er occitan e eth catalan. Maugrat tot, açò non vò díder qu'agen començat un procès irreversible entara extincion.

Qué podem hèr?

Pensi qu'era unica formula que pòt fucionar ei era coneishençça. E açò non vò díder sonque que se coneishera lengua, senon qu'es parlants si-guen conscents des conseqüencies dera mort d'ua lengua. Plan segur, se'n siguésssem conscents, continuaríem damb era transmission dera nòsta lengua pròpria entàs nòsti hilhs. I a fòrça comportaments despectius que hèn mau e acaben per hèr pèrder ua lengua. Eth domatge ei qu'ua caràctistica generau a totes es comunautats qu'an perdit era sua lengua ei que an remarcat qué passauet quan dejà ère massa tard e non i auie arren a hèr. E auríem de survejar, sonque cau tier compde damb es problemes d'alcoholisme, violència e marginalitat des comunautats qu'an perdit era sua lengua. Quan non as a on arraïtzar-te te perdes. Ei çò qu'a passat dehòra des granes cuitats. En Colòmbia, per exemple, es indigènes que non an perdit era sua cultura non patissen es problemes de marginalitat e delinqüència que patissen d'autes comunautats deth madeish país. Era lengua a un valor social important que l'aprovedís damb un lòc en móñ.

ETH RIBAGORÇAN E ERA RIBAGÒRÇA, ENA UNIVERSITAT DE LHÈIDA

per Jordi Suïls

Professor de sociolingüística occitana ena
Universitat de Lhèida

FOTOS: ÒSCAR MIRÓN

Entre era val de Benasc e eth cors baish der Éssera, era ribèra der Isàbena, es terres deth torn de Graus e de Benavarri enquia Acanui, Peralta e Camporrells, eth torn de Pònt de Montanhana, e es vilatges qu'entoren eth cors naut dera Noguèra Ribagorçana e tota era Noguèra de Tòr, i a un domèni lingüistic ample e dispèrs, marcat enes darrères annades pera pèrta de poblacion, era crisi evidenta deth sector primari e er impass economic. Apuprè, es sòns abitadors partatgen ua cèrta consciéncia d'èster part d'un madeish ambit encara qu'eth nom de Ribagòrça non sigue un tèrme tostemp atribuibile ara percepcion populara deth domèni.

I a, podem díder, un vesiatge vist coma complementari (sense desbrembrar es relacions dejà ancianes de parentatge), que podem comprender per rapòrt a ua istòria longa de camins comuns en transit estacionau dera transumància, enes relacions comerciaus, ena collaboracion estreta,

per exemple, entre era plana de Les Paüls e era val deth Valiera, o entre aguesta e era val de Benasc o era val deth Ribagorçana, o entre aguestes vals nautes e es planes interiors entre era línia deth Montsec e era serra de Sant Gervàs. Complexitat ena simplicitat: en Pirenèu, es relacions non mòstren trincaments d'un cap ar aute, mès qu'an es sòns airaus d'agregacion, de veïculation, e ad aguestes corresponen, coma resultat naturau,



Detall dera catedrau de Roda.



Imatges des jornades celebrades ena Univ

uns très culturaus e, donques, lingüistics.

Qu'ei plan per aquerò qu'eth ribagorçan, en tot estar un ensemble identifiable entath lingüista, se presente coma un amàs de varietats de mau definir ath delà deth nom madeish que les compren: non ei cap ua lengua, non ei cap simplaments un dialècte d'ua lengua; qu'ei era viua representacion d'un pas graduau entre lengües, e mès un ligam qu'un saut, entre er aragonés e eth catalan. Que i a, solide, un ribagorçan apartient ara lengua catalana e un ribagorçan apartient ara lengua aragonesa, e que i a uns airaus de mixtificacion, coma eth cas deth benasqués (ua lengua mixta, se aquerò ei possible).

E encara! en miei que i trobam era termièra administrativa entre era Catalonha e er Aragon, ua termièra que, a maugrat d'estar dejà ua realitat ena Edat Mejana, non a jamès coïncidit damb ua separacion entre lengües ne entre dialèctes d'ua lengua.



de Lhèida.



Damb aguest encastre de hons, es dies 28 e 29 de noveme aueren lòc ena Universitat de Lhèida es jornades sus eth ribagorçan, damb eth títol de *El ribagorça: nus gordià del Pirineu?* Siguec ua propòsta combinada entre cicle de conferéncias damb aportacions scientifiques e actes parallèls entre era academicitat e era divulgacion,

e mostrèc era nauta productivitat sci-entifica e culturau (per rapòrt ara sua densitat de población) d'aguest domini geografic. Qu'ei de remerciar, tanben, era bona arcuelhuda qu'es jornades aueren entre public universitari o non, damb ua mejana d'assisténcia as actes d'ua quarantea personnes.

Es jornades se presentèrent coma

un acte des importants ena celebracion der an Coromines, eth centenari deth naishement deth filològ catalan. Sigueren coorganizades pera delegacion en Lhèida der Institut d'Estudis Catalans, eth Departament de Filologia Catalana e Comunicacion dera Universitat de Lhèida, e eth Grop d'Estudis de Lengua e Literatura de Ponent e deth Pirenèu, e aufriren quauques contribucions, a manera de presentacion braca, en tot mostrar bèri aspèctes introductòris enes airaus d'estudi lingüistic e literari a on i a aportacions enes darrers ans. Atau ei que dues contribucions tractèren dera qüestion dera variacion dialectau Jordi Suïls sus aspèctes sintactics deth naut ribagorçan; Javier Giralt sus morfosintaxi en baish ribagorçan), dues tractèren der estudi dera toponímia (Albert Turull sus es aspèctes generaus dera toponímia pirenenc; Xavier Terrado e eth sòn equip de recerca –Carlos Rizos, Glòria Francino e Ana Bordes- damb es recuelhs de toponímia en diuèrsi endrets: Campo, Areny, Pont de Suert, val de Boí, Vilaller... Cau remerciar era preséncia d'Amàlia Enseñat, qu'ei ena fase darrera dera redaccion dera sua tesi sus eth ribagorçan dera val der Isàbena), dues der estudi dera literatura (Hèctor Moret sus era literatura popular; Xavier Macià sus era òbra literària d'Anton Navarro), ua auta parlèc d'aspèctes lexicaus (José Antonio Saura, en tot completar quauques etimologies que Coromines tracte e que mòstren aspèctes evolutius deth benasqués e der aragonés), e dues que parlèren d'aspèctes sociolingüistics (Xavier Tomás sus era adaptacion dera grafia ath ribagorçan aragonés e Ramon Sistac sus es condicions de partida der ensenhamant deth catalan enes escoles



Ramon Sistac, Antoni Llevot e Óscar Jané heren era presentacion dera revista 'Ripacurtia'.


derà Ribagòrça catalana d'administracion aragonesa e dera Franja en general.

Eth dusau dia, entà meddia, se presentèc eth doble libre Lux mundi, e di dem doble pr'amor qu'ei eth resultat deth recuelh de narracions gessudes dera Trobada d'Escriptors a la Vall de Boí, de 2004. Aquera amassada de 2004 iniciaue un nauèth format de çò qu'auien estat es conejades amassades d'escrivans en Pirinèu. Ara, es amassades se hèn dobles e itinerantes: dobla amassada d'escrivans catalans e bascos, 2004 en Catalunya-2005 en Euskal Herria (dempùs vierà er aparelhament damb es aragonesi, dempùs damb es occitans). De cada amassada n'a de gésser un recuelh de narracions en dobla edicion, des quaus era de 2004 ei era prumèra, en catalan e basco.

Era tarde d'aqueuth dusau dia siguec aucupada per audiòvisuau Transhumants, un excellent document filmografic qu'ei resultat deth prètzhet de recerca d'Elisabet Nadal, que trabalhe en ua tesi de doctorat sus es pastors dera Nauta Ribagòrça que hèn encara a pè eth sòn trajècte de transumància. Coma bona coneishedora deth mon des pastors (hilha de Taüll, a on demore, ac a viscut en casa), Nadal mos mòstre eth costat uman des

òmes que passen tot er an ath costat de suas oelhes. Eth document mos hè a compréner que, a maugrat de qu'era transumància a pè supòse un estauvi en moneda per rapòrt ath transport en camions, es dificultats deth trajècte (especiauments eth pòc respècte des administracions e des pagesi pes camins qu'es ramades an de seguir) non ajuden bric a mantier viua aguesta practica.

Aqueth madeish ser siguec presentada, ena Biblioteca Publica de Lhèida, era revista Ripacurtia, ua publicacion annau que ges der intens trabalh deth Centre d'Estudis Ribagorçans (CERib), ua joena associacion que hè ua importanta contribucion a dinamizar era vida (e era identitat) cultural ribagorçana, e tanben ara discussion sus es politiques de desenvolupament economic basades mès que mès en torisme (que trabalhe, per exemple, en ua relacion estreta damb era associacion palharesa Rurbans o eth Bloc per la Vall -dera val de Boí-). Mès non deishe d'estar ua associacion mercada pera voluntat de rigorositat, e donques Ripacurtia qu'ei sustot ua publicacion scientifica d'un naut interès. Era presentacion siguec portada per Antoni Llevot, ribagorçan tanben, e delegat deth departament de Cultura dera Generalitat en Lhèida, Ramon Sis-



Era revista 'Ripacurtia'.

tac, membre deth CERib e president dera sua seccion de lingüistica, e Óscar Jané (director dera revista e membre fòrça actiu deth CERib). I seguic un tast de productes alimentaris ribagorçans, que servic entà poder sopar agradablaments e poder anar entath darrèr des actes tot d'un còp.

E acabament des jornades siguec era net deth dia 29 en cafè deth Teatre de l'Escorxador de Lhèida, damb ua lectura dramatizada dera correspondéncia de Joan Coromines en exilh, pera companhia La maleta portàtil, dirigida per Albert Coromines (nebot deth filològ). Siguec un parat entà barrar es actes damb era convèrsa ath torn d'ua taula e ues bières...

DICCIONARI

Airau: àrea, zona.

Apartier: pertànyer.

Apearar: anomenar, cridar.

Aquerò: allò, això.

Arcuelhuda, arcuélher: acolliment, acollir.

Arren: res.

Atau: així.

Ath delà: a més.

Aumens: almenys.

Bèth temps a: fa temps

Bric: gens.

Cadea: cadena.

Corbir: cobrir.

Demorar: viure, estar-se (en un lloc), quedar (restar).

Eth/er, era, es: el, la, els/les (es fonen amb les preposicions, així *entath*: per al, cap al).

Entà: per a, cap a; **entà vedé'c:** per a veure-ho.

Enténer: sentir.

Hons: fons.

I a mès d'un siècle: fa més d'un segle.

Laguens: dins.

Lèu: aviat, quasi (*qu'ei parlada lèu en tot eth departament*: es parla quasi a tot el dep.).

Malaisit, -da: difícil, de mal fer.

Mès: més, però/sinó (*non ei cap parlada en un departament, mès en mès d'ua trentea*: no es parla només en un departament, sinó en més d'una trentena).

Non... que....: només (*non servís tà comunicar qu'en aquera vath*: només serveix per a comunicar en aquella vall).

Pèrta: pèrdua.

Prètzhèt: tasca.

Quauque, quauqua, quauqui...: algun, alguna, alguns...

Que: en alguns casos no té traducció i només indica afirmació, així *que i a un arramat de lengües*: hi ha una bona colla de llengües.

Revirar: traduir.


Ser: vespre.

Soent: sovint.

Sonque: només, així *non existís sonque en....*: només existeix a... ; pas sonque: no només.

Termièra: frontera, límit.

Totun: de tota manera, tanmateix.



Segre ràdio 93.4 FM

100%
ràdio

100%
teua

100%
d'aquí